

# WHO WILL DELIVER ME?

## KINSA MAN ANG MAGHATAG KANAKO ?

Kini nga tract sa Ebanghelyo gihubad sa usa ka kompyuter. Kung mahimo nimo nga matul-id o mapaayo ang sinultian, palihug kontaka ang opisina sa [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

Usa ka Domingo gisangyaw nako ang maayong Ebanghelyo sa baryo sa usa ka pinuno sa Lesotho. Usa ka daghang panon sa katawhan, kauban ang punoan ug ang iyang asawa, nagtigum aron sa pagpamati sa pulong sa Dios. Ang buhi nga Pulong, nga gamhanan ug mahait kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab, milagbas sa kasingkasing sa mga tawo.



Ang nagabuhat sa makasasala iya sa yawa. 1 Juan 3: 8.

Samtang nagsangyaw pa ako, ang asawa sa halangdon nga pangulo, ang reina, nagsugod sa paghilak sa mapait. Uban sa

mga luha nga midagayday sa iyang mga aping, mibarug siya ug misinggit, "Kinsa ang magaluwas kanako? Palihug tabangi ako, ang akong kasingkasing masakit kaayo, ako usa ka masulub-on ug makaluluoy nga tawo. Kinsa ang makatabang kanako? Kinsa ang makaluwas kanako gikan sa makalilisang nga pagkaulipon sa sala? Unsa man ang kinahanglan nakong buhaton? Kamo tanan nakaila kanako, ako ang asawa (reyna) sa hepe ug usa usab ako sa mga nagaampo nga mga babaye.

Sulod sa sobra sa baynte ka tuig nga ako nagsimbahan, apan kining tanan nga mga butang wala makatabang kanako, dili nila ako buhian, ang sala nakagapos kanako. Hubog ako ug usa ka mamumuno. Nahugawan ug daotan ang akong mga kamut tungod kay naghimo sila sa paghimo og beer - kanang tunglo nga ilimnon! Ang sala nakagapos sa akong mga kamot ug tiil, ako usa ka binilanggo sa Impiyerno "

Siya mihilak pag-usab sa labi ka mapait ug milingkod ug mituaw sa makusog: "Tabangi ako! Tabangi ko! Kinsa ang magaluwas kanako? Kinsa ang magaluwas kanako gikan sa mga talikala sa sala? Gihigugma ko ang Dios, apan ang sala nagmando kanako, ang sala naghatud kanako ngadto sa impyerno. Gipatay nako ang akong kamagulangan nga anak nga lalaki, hubog ako samtang gidala siya sa akong likud, ug sa akong pagkahubog nga kahimtang naglibot ako sa yuta ug gitusok ang ulo sa akong hinigugma nga gamay nga anak, mao nga namatay siya. Palihug tabangi ako, luwasa ako gikan sa kini nga kamatayon! Ang akong nabatasan nga mga tribo wala makatabang sa akon. Ang relihiyon wala makatabang kanako. Kinsa ang makatabang kanako? Kinsa ang magaluwas kanako? "

Mitubag ko ug miingon: "Ayaw kahadlok. Ayaw paglaum. Ang imong kasamok problema sa matag usa. **Gihatag sa Bibliya**

ang tubag sa singgit sa imong kasingkasing. Gisulti kini kanato nga ang sala mao ang nagahari sa atong kinabuhi, apan adunay Usa nga makaluwas kanato. "

"Nahibal-an ko nga wala'y maayo nga nagpuyo sa akon, kana mao, sa akong pagkamakasala. Kay gitinguha ko ang pagbuhat ug maayo, apan dili ko kini mahimo. Alang sa kung unsa ang akong gibuhad dili ang maayo nga gusto nakong buhaton; Dili, ang daotan nga dili ko gusto buhaton - kini ang padayon kong gibuhad. . . . . Tungod niini nakita ko nga ang kini nga balaod nagabuhad: Kung gusto ko magbuhat sa maayo, ang pagkadautan ania dinhi kanako. Kay sa akong pagkatawo nagakalipay ako sa Kasugoan sa Dios; Apan nakita ko ang usa pa nga balaod nga naglihok sa mga sangkap sa akong lawas, nga nakiggubat batok sa balaod sa akong salabutan ug gihimo ako nga usa ka binilanggo sa balaod sa sala nga naglihok sa sulud sa akong mga sangkap. " **Mga Taga Roma 7: 15-25 25.** Sa madugay o madali, kini nga pagtu-aw moabut sa kasingkasing sa matag usa - "**Alaut ako nga tawo! Kinsa ang magaluwas kanako? "**

## ANG TUBAG

**"Kung ang Anak nagpagawas kanimo, malaya ka."**

**Juan 8:36**


Si Jesus ang tubag sa tanan namong pangutana: ang tubag sa imong pangutana. Wala'y kaluwasan sa bisan unsang ubang ngalan kundili sa Ngalan ni Jesus. **Mga Buhat 4:12.** Si Jesus lamang ang makaluwas sa aton sa aton mga kasal-anan. Ang Iya lamang giula nga dugo sa krus ang makalimpiyo kanato gikan sa tanan nga kasal-anan. Wala'y doktor, wala'y tambal, wala'y salamangkero, wala'y tawo, wala'y magwawali o pari, wala'y simbahan ang makaluwas kanimo gikan sa sala. Si

Jesus lamang, ang Nating Karnero sa Dios nga nagtangtang sa kasal-anan sa kalibutan, ang makaluwas kanimo pinaagi sa Iyang dugo, ug pinaagi sa gahum sa Iyang Espiritu.

Si Jesus nga Anak sa Diyos mianhi sa kalibutan "aron mabuksan ang mga mata nga buta, aron mapalaya ang mga bihag gikan sa bilangoan ug buhian gikan sa bilangoan ang mga nanglingkod sa kangitngit." [Isaias 42: 7.](#)

Miingon si Jesus, "Ang tanan nga nagapakasala ulipon sa sala. . . . apan kong ang Anak maghatag kaninyo ug kagawasan, malaya gayud kamo. [Juan 8: 34-36.](#) Si Hesus Kinsa ang kamatuoran, nagpagawas kanimo.

Si Jesus nga Anak sa Diyos nagdala sa tanan natong kasal-anan sa Iyang kaugalingon nga lawas sa krus. Ang imong kasal-anan tanan nga gilansang sa krus. "Sa pagkamatuod gikuha Niya ang atong mga kahuyang ug gipas-an ang atong mga kasub-anan. . . . Apan siya gidughang tungod sa atong kalapasan, siya nadugmok tungod sa atong mga kasal-anan; ang silot nga nagdala sa aton sa pakigdait naa sa Kaniya, ug pinaagi sa Iyang mga samad kita nangaayo." [Isaias 53: 3-7.](#)



**Kung ang Anak (Jesus) nagpagawas kanimo, ikaw mahimo nga gawasnon. Juan 8:36.**

Si Barabbas nga usa ka makasasala ug usa ka mamumuno, gisilotan sa kamatayon. Siya igalansang sa krus, apan si Jesus mipuli sa iyang dapit ug gidala ang krus diin si Barabbas kinahanglan mamatay. Si Jesus, ang Anak sa Dios, gilansang sa krus sa dapit ni Barabbas, puli kanimo ug puli kanako, ang mamumuno gibuhian tungod kay adunay usa nga namatay sa iyang kamatayon. Ikaw ug ako mao si Barabbas.

Ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi kang Jesu-Cristo. Kung imong gitan-aw ang pagtoo sa krus ni Cristo makita nimo ang imong kaugalingon ug ang imong sala nga gilansang sa krus. Si Jesus mikuha sa imong dapit sa krus aron mabuhi ka sa walay katapusan. Gibubo Niya ang Iyang dugo alang sa kapasayloan sa imong mga sala. Tungod kay gihigugma ka sa Dios nga

gihatag Niya ang Iyang bugtong nga Anak, aron dili ka mamatay, apan adunay kinabuhi nga dayon.

Pagkahuman madungog kini nga mga pulong ang asawa sa punoan mitoo kang Jesus ug gihatag ang iyang kasingkasing Kaniya. Gihatagan niya ang iyang makasasalang kasingkasing sa Dios, ug gihatagan Siya usa ka bag-ong kasingkasing ug gipuno siya sa Iyang Balaang Espiritu. Wala lamang Niya gipasaylo ang tanan niyang kasal-anan, apan giluwat siya gikan sa gahum sa sala. Sa daghang mga tuig gikan sa kana nga panahon, nagpuyo siya usa ka matahum, madaugon nga kinabuhi. Dili siya moinom og beer sa bisan unsang dagway, dili manigarilyo o mag-snuff ng tabako, nagpuyo sa usa ka malinis nga kinabuhi ug usa ka masanag nga saksi sa kamatuoran nga, "Kung ang bisan kinsa nga anaa kay Cristo, siya usa ka bag-ong binuhat; ang daan nawala na ang bag-ong miabut! **2 Corinto 5:17.**

Ikaw usab, minahal nga magbasa, mahimo'g mapaluwas pinaagi sa pagsalig diha kang Jesukristo. Si Jesus miingon: "Umari Kanako TANAN kamong gikapoy ug nabug-atan ug papahulayon ko kamo." Pag-adto kang Jesus sama sa kung nasaan ka o kung hain ka. Isulti Kaniya ang tanan bahin sa imong mga sala ug mga kasamok. Dili ka niya buhian, kung moanha ka nga adunay mapaubsanon ug nagtoo nga kasingkasing. Tingali ikaw usa ka miyembro sa simbahan, apan nakagapos sa sala. Ngadto kang Jesus. Buhian ka Niya dayon, sa parehas nga paagi sa pag-ayo Niya sa sanlahon ug pag-ayo sa buta. Si Jesus mao gihapon ug makapaayo sa mga dugmok ug kasingkasing ug buhian ang binilanggo. Gipasaylo Niya ang TANAN natong kasal-anan ug giayo ang TANAN nga mga sakit. **Mga Salmo 103: 3.**

Kung nahatag na nimo ang imong kasingkasing kang Jesus, isulti sa uban ang Usa nga nagpagawas kanimo. Kami usab, gusto nga makadungog gikan kanimo.

JR Gschwend

Kini nga tract sa Ebanghelyo gihubad sa usa ka kompyuter. Kung mahimo nimo nga matul-id o mapaayo ang sinultian, palihug kontaka ang opisina sa [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za).

Kung nakit-an nimo ang kaluwasan diha kang Kristo, o gipanalanginan ka pinaagi sa among literatura sa Ebanghelyo, palihug ipahibalo kanamo. Gusto namon magpasalamat sa Dios uban kanimo, ug labi ka mahinumduman namon sa among mga pag-ampo. Alang sa libre nga literatura sa Ebanghelyo, mga libro ug tract sa sobra sa 540 nga sinultian, pagsulat sa:

E-MAIL: [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

TANAN NGA NASOD SA EBANGHELYO SA  
EBANGHELYO

PO Box 2191, PRETORIA, 0001, RSA

(Usa ka Misyon sa Panitikan sa Ebanghelio nga gipondohan  
sa mga donasyon)

(Reg. No. 1961/001798/08 )

# ANG KASINGKASING SA TAWO



[www.angp-hb.co.za](http://www.angp-hb.co.za)

This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

E-MAIL: [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)